

SVAKODNEVNI GOVORNI BOSANSKI ĐUDEOESPAÑOL

Povodom obilježavanja 500-godišnjice od izgona Jevreja iz Španije – "Sefarad '92", posvećujem ovaj rad uspomeni na Jevreje čije su živote odnijeli vjetrovi rata.

PREDGOVOR

Jevreji imaju tri zvanična govorna jezika: *ivrit, jidiš i đudeoespanjol*.

Đudeoespanjol (jevrejskošpanski) jezik je kojim govore Jevreji koji su svoju drugu domovinu našli u Španiji. Đudeoespanjol kojim su Jevreji govorili u toku skoro hiljadugodišnjeg boravka u Španiji, hispanolozi su naknadno nazvali ladino. Ovaj naziv se povezuje sa pronađenim prijevodima i transkripcijama jevrejskih liturgijskih tekstova s hebrejskog jczika i hebrejskog pisma – na đudeoespanjol i ladino, tj. latinsko pismo. Ovi tekstovi datirani su u kraj prvog milenijuma naše ere. Njihova naknadna transkripcija sa latinskog pisma na raši pismo, izvršena je nekoliko vijekova kasnije. Ladino je imao kao osnovu španski jezik u nastajanju, što znači sa mnogo jasnije izraženim tragovima latinskog jezika, sa znatno više hebraizama i aramita, i sa veoma mnogo arapskih riječi.

Nakon izgona iz Španije, đudeoespanjol se nastavio razvijati i mijenjati. Jedan dio izgnanika prešao je u sjevernoafričke zemlje, a drugi dio u Italiju i zatim na Balkan, tj. u tadašnje Osmanlijsko carstvo. Iako "stanice" nisu bile prostorno veoma udaljene jedna od druge, periodi u kojima su se "seobe" vršile trajali su po nekoliko stotina godina. U naše krajeve đudeoespanjol je stigao već modificiran u odnosu na ladino, s jasnim konotacijama italijanskog jezika. Te modifikacije su se produbljivale pod uticajem turskog i slavenskih jezika.

U drugoj i trećoj dekadi dvadesetog vijeka, u Jugoslaviji su se mogli diferencirati i regionalni idiomi đudeoespanjola: bosanski, dalmatinski, srbijanski, make-donski, i dr. No, i unutar pojedinih regionalnih idioma stvarali su se subidiomi. Tako, već zarana, bilo je moguće u bosanskom idiomu sagledati razvijanje literarno-intelektualnog subidioma, s jedne strane, i svakodnevног govornog subidioma, s druge strane. Onaj prvi se logično razvijao prema svom ishodištu, tj. prema špan-

skom, ali sada već dovršenom i savremenom jeziku. Ta se tendencija nastavila i trajaće i dalje. To je i razumljivo, jer je taj subidiom još živi jezik – njime se služi, prema nekim procjenama, oko 100.000 sefardskih Jevreja širom svijeta.

Svakodnevni govorni bosanski đudeoespanjol je bio fonetski jezik, prilagođen srpskohrvatskim fonetskim karakteristikama. Nakon holokausta, taj subidiom je izgubio značajke živog jezika – nestalo je Jevreja kojima je on bio prvenstveni, a često i jedini oblik izražavanja i komuniciranja. Svakodnevni govorni bosanski đudeoespanjol "zamrzao se" u posljednjim izdisanjima nevinih žrtava.

Ima u ovim našim krajevima još uvijek izvjestan broj Jevreja koji su ili učestvovali u komuniciranju tim jezikom, ili samo prusustvovali razgovorima svojih roditelja i drugih srodnika. Memorija i sluh tih Jevreja, već poodmaklih seniora, jedini su izvori za ovaj rad. Uz njih su provjeravana lična sjećanja, primani poticaji, kreirane ideje. Njima, konsultantima, pripada odgovarajuća zasluga za veliki dio riječi kojima se raspolaže u ovim razmatranjima. Evo nekih imena tih "konsultanata": Ješua Abinun, Samuel Albahari, Avram Finci, Izidor Maestro, Leon Maestro, Cadik Romano, Izidor Romano.

Oko 2.000 riječi i njihovih oblika u svakodnevnom govornom bosanskom đudeoespanjolu, koji su evocirani i sakupljeni, valjalo je svrstat u neki sistem. Ispostavilo se da je gramatički sistem najpogodniji, jer omogućava da se uspomene lingvističkog karaktera izraze i kao leksika, i kao zapažanja o pravilima promjena.

Na taj način, ovaj rad je postao izraz napora da se sačuva od zaborava specifičan komunikacioni sistem i da se doda još jedan kamenić na obilježena i neobilježena posljednja boravišta.

RIJEČI I NJIHOVE PROMJENE

Klasifikacija riječi izvršena je po pravilima koja važe za gramatike najvećeg broja jezika, tj. onih svjetskih jezika koji u svom izražavanju imaju za osnovu glas-slovo-riječ.

Promjene riječi: broj, rod, deklinacija, konjugacija i dr. rađene su po opštim principima savremene španske gramatike. Na taj način bilo je moguće ukazati na razlike koje su nastale, u toku proteklih pola milenijuma, između tadašnjeg jevrejskošpanskog jezika (ladina) i ovovremenog đudeoespanjola.

Ovo je pokušaj da se ti opšti gramatički principi adaptiraju i primijene na jedan subidiom đudeoespanjola – na svakodnevni govorni bosanski đudeoespanjol, u onoj mjeri u kojoj su odgovarajuće gramatičke promjene bile u upotrebi.

Član

Određeni član za muški rod glasi: *il* za jedninu, *lus* za množinu. Za ženski rod: *la* za jedninu, *las* za množinu.

Prijedlog a (označava pravac djelovanja) sa članom *il* daje *al*, sa *lus* daje *alus*, sa *la* daje *ala*, sa *las* daje *alas*.

Primjeri: *il amigu* – prijatelj, *al amigu* – prijatelju

· *lus anjus* – godine, *alus anjus* – godinama

la butikja – radnja, ala butikja – u radnji
las bezbas – pčele, alas bezbas – pčelama.

Prijedlog *dī* (označava porijeklo) sa *i/* daje *dīl*, sa *Ius* daje *dīlus*, sa *la* daje *dīla*, sa *las* daje *dīlas*.

Primjeri: il bajlu – ples, dil bajlu – sa plesa
lus čujlijus – seljačine, dilus čujlijus – seljački
la boka – usta, dila boka – iz usta
las bivdas – udovice, dilas bivdas – udovički

Neodređeni član za muški rod u jednini glasi *un*, za množinu *unus*, za ženski rod u jednini *una*, u množini *unas*.

Primjeri: un bogu – neki zavežljaj, unus banjus – neke banje, una barva – neka brada, unas bavažadas – neke besposlice.

U značenju (u prijevodu) na srpskohrvatski jezik, neodređeni član može, pored značenja *neki*, imati i značenja: jedan, jedna, jedni, jedne, jedna. Na primjer: jedan zavežljaj, jedne banje, jedna brada, jedne besposlice.

Naglasak (akcenat) neodređenog člana je uvijek na vokalu prvog sloga (ùn, ùna, ùnus, ùnas).

Upotreba člana u ovom subidiomu jevrejskošpanskog jezika nije bila uvijek obavezna, niti tako česta kao što je to uobičajeno kod drugih romanskih jezika. Skoro da bi se moglo reći da se član upotrebljavao proizvoljno, tj. zavisno od toga da li je, i koliko je onaj koji govori želio nešto da naglasi ili posebno istakne.

No, postojao je i određen niz slučajeva u kojima je upotreba člana ipak bila obavezna: povodom formiranja neke gramatičke promjene, za ispravno razumijevanje rečenog, i sl. Evo nekoliko takvih situacija.

1. *Kod poređenja pridjeva* za povećanje, u superlativu, član je neophodan sastavni dio oblika.

Primjeri: grandi – velik, *i/*maz grandi – najveći
blankus – bijeli, *Ius* mas blankus – najbjelji
malata – bolesna, *la* maz malata – najbolesnija
mazalozas – sretne, *las* maz mazalozas – najsretnije.

2. *Kod diferencijacije: imenica – pridjev.* Postoji znatan broj riječi koje istim oblikom označavaju i pridjev i imenicu. U ovakvim slučajevima, kad se iz konteksta razgovora nije moglo jasno shvatiti o čemu je riječ, uz imenicu se obavezno stavljao član.

Primjeri: aženu – stran, *i/aženu* – stranac
dizgrasjadu – nesretan, *i/dizgrasjadu* – nesretnik
manseva – mlada, *la manseva* – djevojka
fečus – napravljeni, *Ius fečus* – poslovi
savjozus – pametni, *Ius savjozus* – učenjaci
hazinas – bolesne, *las hazinas* – bolesnice
saradas – zatvorene, *las saradas* – zatvorenice.

3. *Kod padeške promjene imenica* (deklinacije) koja se vrši uz pomoć prijedloga: di, a, kun, dolazio je obavezno uz imenicu i član s kojim su se spajali prijedlozi.

4. *Kod čitanja datuma.* Na primjer: dvadeset i petog ovog mjeseca – *i/*ventisinkju di esti mez, treća sedmica od Hanuke – *la trisera simana dispojs* di Hanuka.

IMENICE

adunta – sastanak
aguzador – oštrač
aguža – igla
agva – voda
ajri – vazduh
alavasjon – pohvala
albondiga – knedla
alegrija – veselje
algudon – pamuk
alhat – nedelja
alkunja – prezime
alma – duša
almendra – badem
almeša – šljiva
almešada – pekmez od šljiva
alvjana – lješnik
amargura – gorčina
amigju – prijatelj
amistad – prijateljstvo
angusja – jad, gorčina
aniju – prsten
anju – godina
ansja – briga
arapador – brijač
armarju – ormar
aroz – pirinač, riža
arvatasjon – otimačina
arvuli – stablo
asentada – sjednica
asukri – šećer
asukritu – bonbon
aškenazi – Jevrejin porjeklom
 iz Srednje ili Istočne Evrope
avdala – obred povodom
 isteka subote
avlador – govornik
avla – govor
avtaha – nada
azeti – ulje
azņu – magarac
ažu – bijeli luk
balabaj – domaćin
bajlu – ples
balavtaha – tupavko

banju – banja
barana – galama
baranadži – galamđija
baridor – pometač, smetljar
barva – brada
batulin – umućeno žurnanjce
bavažada – sitnica, glupost
bendisjon – blagoslov
bezba – pčela
bezu – poljubac
bidakise – zahod, WC
bilibizi – leblebija
bimbriju – dunja
biraha – molitveni blagoslov
birmila – obredno obrezivanje
bisnonu – pradjed
bisnjetu – praunuk
bivdu – udovac
blahu – hriščanin
bočku – blizanac
boda – svadba
bogu – zavežljaj
boju – beskvasni hljeb (za Pesah)
boka – usta
bos – glas
bosku – šuma
bragas – gaće
brasu – ruka
brasus – naručje
bue – vo
bukluk – smetlje
bulanik – talog od kafe
buraku – rupa
burvetu – popara
butikja – trgovina, radnja
cicijot – rese na taletu
čadir – kišobran
čalda – zvjezdoliki kolač
 od badema
čapeju – šešir
čibab – odrezak, šnicla
čiju – povik, vika
čiler – ostava, špajza
činča – stjenica

čizmedži – čizmar, cipelar	fižonis – grah
čučas – čevapčići	fjaru – željezo
čuftas – knedle od mesa	flor – cvijet
čujliju – seljak, seljačina	foja – rupa, grob
čukundruk – cvekla	formu – pećnica, rema
čutuk – panj	foža – list
danju – šteta	fragva – građevina
dedu – prst	frigon – krpa za čišćenje
devda – dug	friju – hladnoća
didal – naprstak	fritula – uštipak od macesa
dija – dan	frutas – voće
dimanda – pitanje	fuente – izvor, česma
displazer – neprijathost	funtera – unutrašnji dio od tukadu
disregla – nered	gabaj – pomoćnik sveštenika
dišipla – kućna pomoćnica	gajina – kokoš
dizajnu – svečani doručak	gajineru – kokošnjac
dizeju – želja	gaju – pijetao
disgrasja – nesreća	galah – nejevrejski sveštenik
dizmaju – nesvjestica	gana – volja, raspoloženje
djenti – Zub	ganansja – dobitak, zarada
djo – bog	garon – grlo
dobra – veliki zlatnik	gastador – rasipnik
dolor – bol	gastu – trošak
dota – miraz	gatu – mačka
dukadu – dukat, zlatnik	gazeta – novine
dulsura – slatkis	gera – rat
đaru – čaša	gordura – loj, masnoća
đenitor – roditelj	granu – zrno
đoja – radost	gritu – vik na nekoga
đudiju – Jevrejin	guerfanu – siroče
duevis – četvrtak	guerku – vrag
đuzdan – novčanik	guerta – bašta, vrt
edad – dob, starost	guevu – jaje
ermanu – brat	guezmu – miris
esperansa – nada	gustu – ukus, želja
faldukera – džep	hadras – spremanje
fambri – glad	hadzir – svinja
farina – brašno	hadzirana – svinjarija
faša – povoj, zavoj	hala – sveti ormar (za Toru)
feču – posao, rad	hamišoši – praznik voća
fidor – smrad	hanukijas – Hanuka svijećnjak
figadu – džigerica	hamec – hrana koja nije paskval
figju – smokva	haraganut – lijenosost
filu – konac	hartuna – batine
fin – svršetak, smrt	hazan – sveštenik predmolitelj
finaltasi – posuda za nošenje hrane	hazinu – bolesnik
fistikis – kikiriki	hvarsa – snaga

huegu – požar
inbrolju – prevara
inčirme – prsluk
inimigju – neprijatelj
intarador – grobar
intožus – naočale
invjarnu – zima
invranu – ljeto
ižu – sin
japrak – sarma
jarnu – zet (kćerkin muž)
jaru – greška
javadura – brava
javi – ključ
jelu – led
jerva – trava
kadena – lanac
kadinadu – katanac
kajentura – temperatura
kaji – ulica
kal, keila – hram, sinagoga
kalavasa – tikva
kaldera – velika posuda, kazan
kaldu – čorba
kaleža – uličica
kalor – vrućina
kalsa – čarapa
kalsonis – dokoljenice,
vrsta tjestenine
kama – krevet
kaminu – put
kamiza – košulja
kampu – polje
kandela – svijeća
kandil – kandilo
kanja – starinar
kantikja – pjesma
kantor – svještenik – pjevač
kapara – žrtva
kara – lice
karbon – ugljen
karni – meso
kastanja – kesten
kavaju – konj
kave – kafa, kave pretu – crna kafa,
kave blanku – bijela kafa, kave kun
batulin

kavejus – kosa
kavesa – glava
kavra – koza
kavru – jarac
kavu – kraj, ishod
kaza – kuća
kazaminteru – provodadžija
kazamjentu – vjenčanje
keša – žalba, zamjerka
ketuba – ženidbeni ugovor
kezu – sir
kiridu – dragan
kirija – žrtva
klavu – čavao, klinac
kola – rep
kolana – ogrlica
kolča – jorgan
kolis – kupus
komunidad đudija – jevrejska
opština
kolu – vrat
konseža – priča
konsežu – savjet
korason – srce
kotula – suknja
krijador – stvoritelj
krijatura – dijete
kučara – kašika
kučaron – kutlača
kučiju – nož
kuentu – račun
kuernu – rog
kuerpu – tijelo
kuešku – koštica
kufer – Jevrejin koji ne poštuje
vjerske propise
kulada – veš za pranje
kuletu – kravata
kulevra – zmija
kulpa – krivica
kumida – jelo
kundža – ruža od koje se spravlja
"asukuruzadu"
kuntentez – zadovoljstvo
kunusimjentu – upoznavanje
kunjadu – zet (sestrin muž)
kurderu – janje, ovca

kurtižu – purimski vašar
kušinu – jastuk
kuzina – kuhinja
kuzindera – švalja
ladron – kradljivac
ladu – strana
lagrima – suza
lana – vuna
lavandera – pralja
lavorador – radnik
lavoru – rad
leči – mlijeko
lej – vjera, zakon
lenju – drvo
leon – lav
letra – pismo, slovo
levadura – kvasac
limpjador – čistač
limud – zadušnica
lingva – jezik (govorni)
livru – knjiga
loda – prostitutka
loku – ludak
luenga – jezik (organ)
lugar – mjesto
lukum – patišpanja
lukura – ludost, besmislica
lumbri – vatra
lumbrigju – pupak
luna – mjesec (nebesko tijelo)
lunar – mjesecina
lunis – ponedjeljak
luvja – kiša
luz – svjetlo
macas – beskvasnji hljeb (za Pesah)
maderu – stup, direk
madre – majka
maestro – učitelj, majstor
mal – zlo
malah – andeo
malatija – bolest
malatu – bolesnik
maldarim – jevrejska osnovna škola
maldiču – prokletnik
maldisjon – prokletstvo
malsanu – nezdrav
mangranu – nar

mandulatu – slatkiš od sjeckanih badema
manča – mrlja
manija – narukvica
manjera – način
mansana – jabuka
mansevez – mladost
mansevu – mladić
manteka – buter
mar – more
maravija – čudo
maridu – suprug
masapan – marcipan
masapitjada – tarana
masas – đevreci za Pesah
mašijah – mesija
martis – utorak
mazal – sreća
mediku – ljekar
merkador – trgovac
merkadu – tržnica
merset – milosrđe
mez – mjesec (kalendarski)
meza – postavljena trpeza
mezuza – blagoslov na kućnom dovratku
micva – bogougodno djelo
miina – pita od sira ili zelja
mijoju – mozak
milagri – čudo
milizina – lijek
milon – dinja
mindrugu – mrvica
minha – večernja molitva
minjan – kvorum neophodan za zajedničku molitvu
mjedu – strah
mjel – med
mjerkulis – srijeda
modu – način
moel – sveštenik osposobljen za ritualno obrezivanje
moet – praznik
moezis – orasi
montis – brda, vrsta kolača
morada – stan
mosu – momak, sluga

moška – muha
 mulad – mjesečeva mijena
 muleža – žlijezda, brizla
 muertu – mrtvac
 mulin – mlin
 mundu – svijet
 muneda – novac
 murtaža – pogrebna odjeća
 mustačus – brkovi
 mužer – žena, supruga
 namoradu – ljubavnik
 nariz – nos
 noči – noć
 nogitas – balkon za žene u sinagogi
 nombri – ime
 nonu – djed
 novju – mladoženja
 nuera – snaha
 njetu – unuk
 njevi – snijeg
 ombri – čovjek, muškarac
 oreža – uho
 ora – sat (vremenski)
 oru – zlato
 ožu – oko
 padre – otac
 padrinu – kum prilikom obrezivanja
 padron – gazda
 palasju – dvorac
 palavra – riječ
 pan – kruh
 panariz – čir
 panderu – daire
 papel – papir
 pared – zid
 parjente – rodbina
 parmakitu – ograda od letvica
 parti – dio
 partidor di lenja – cjepar
 pasador – prolaznik
 pasatjempu – razonoda
 pasensja – strpljenje
 pastel – pita od mesa
 paseju – šetnja
 paša – odrezak od mljevenog
 mesa ili dr.
 psvurija – žižak za kandilo

paz – mir
 penju – češalj
 pera – kruška
 peron – viljuška
 peši – riba
 peškador – ribar
 petu – njedra
 peškadu – ribarnica
 pidasu – komad
 pijadad – samilost
 pikador – griješnik
 pikadu – grijeh
 piležu – žlundra u mesu
 pimjentu – biber
 pinkas – dnevnik
 pinja – kuvani klip kukuruza
 pinjaderu – frizer
 piožu – uš, vaška
 piškeš – poklon
 pitijkja – hljeb za subotu
 pivitas – pečene košpice
 od bundeve
 pižon – golub
 pjarna – noge
 pjedra – kamen
 pje – noge
 platu – tanjur
 plumas – perje
 polvu – prašina
 presju – cijena
 primus – bliski rođaci
 primura – nužda
 prisa – žurba, hitnja
 prnjada – trudnica
 provi – siromah
 puarta – vrata
 pumidor – paradajz
 punča – ubod
 puntu – trenutak, minut
 raja – bijela džigerica, pajšl
 raki – rakija
 raton – miš
 ravja – ljutnja
 razon – pravo
 re – kralj
 regla – red
 rena – kraljica

rigoldu – podrigivanje
rikju – bogataš
rimedju – izlaz, rješenje
ripozu – mir, odmor
rispuesta – odgovor
riza – smijeh
rizinkazadu – mladenac
rizinparida – porodilja
rizinprnjada – početni stadij
 trudnoće
rižinderu – kuhar
rohec – ukopnik
roju – crvenokosi, riđan
roza – cvijet ruže
ruskita – purimska kiflica
ruda – ruta, mirišljava i ljekovita
 biljka
sadaka – milostinja
saku – vreća
sal – so
salud – zdravlje
saludu – pozdrav
salvasjon – spasenje
samas – služitelj u sinagogi
sangri – krv
sapatu – papuča
saraf – zlatar
savju – znalac, stručnjak
savor – ukus
seda – svila
sehel – pamet
sefaradi – Jevrejin porijekлом
 iz Španije
sena – večera
senjal – znak
servidor – služitelj, konobar
servisjos – zahod, WC
set – žed
sevoja – crni luk
seža – trepavica
sigitu – čoravko
sile – šamar
simana – sedmica
siniza – pepeo
sireza – trešnja
sirma – srebro
sivdad – grad

sjelu – nebo
skaleras – stepenice
skalon – stepenica
skaravatu – bubašvaba
skarinju – čežnja za nekim
skarpa – cipela
skova – metla
soldadu – vojnik
svrijaldad – hunjavica, prehlada
šabat – subota
šavon – sapun
šolet – čorbasti grah
špital – bolnica
šohet – sveštenik osposobljen
 za košer klanje stoke i
 živine za ljudsku ishranu
šuhis – cipele
šungja – guščija mast
talet – ogrtač za molitvu
taralanja – paučina
tanid – post
tardi – veče
tavajol – maramica
tavla – daska
tavulin – stol
tefila – jutarnja molitva
tefilim – molitveno remenje
tekufa – vjerska zabrana
 pijenja vode
tela – opna, pokožica
teta – dojka
tiju – ujak
tinedži – limar
tinu – um, pažnja
tiru – pucanj, hitac
tižadu – krov
tjempu – vrijeme
tjera – zemlja
tontu – glupan
tosigu – otrov
trapu – krpa
trifa – nije košer
trigju – pšenica
tripa – stomak
tuenu – grmljavina, tutnjava
tufek – pištolj
turku – musliman

tukadu – tradicionalna kapa	vida – život
starijih žena	vidru – staklo
tutanu – koštana srž	vijažador – putnik
tutun – duhan	vijažu – putovanje
uda – soba	vinagri – ocat, sirće
unja – nokat	vindidor – prodavalac
uva – grožđe	vizindadu – susjedstvo
uzu – običaj	vizinu – susjed
vaka – krava	vjarnis – petak
valor – vrijednost	vježes – starost
varda – istina	vježu – starac
vintana – prozor	vriguensa – sramota
verdura – povrće	zelenikja – pita od špinata
vestidu – odijelo, haljina	zinganu – Rom, Ciganin

1. *Rod imenica.* Imenice muškog roda koje označavaju srodnički odnos ili zanimanje i djelatnost, mogu imati i oblik ženskog roda. Kod imenica koje označavaju srodnički odnos ženski rod se tvorio zamjenom završnog vokala *u* u *a*. Na primjer: ermanu – ermana, nonu – nona, suegru – suegra. Kod imenica koje označavaju zanimanje i djelatnost ženski rod nastaje dodavanjem vokala *a* na oblik muškog roda. na primjer: pinjador – pinjadora, peškador – peškadora. U slučajevima kad se imenice muškog roda završavaju vokalom, ženski rod nastaje zamjenom završnog vokala – vokalom *a*. Na primjer: vizinu – vizina, zinganu – zingana, bivdu – bivda.

2. *Množina imenica.* Imenice oba roda koje završavaju vokalom, tvore množinu dodavanjem konsonanta *s* na oblik jednine. Na primjer: ajudu – ajudus, amigju – amigjus, aniju – anijus, arvuli – arvulis, avtaha – avtahas, bidakise – bidakises, adunta – aduntas, aguža – agužas, agva – agvas, albondiga – albondigas, alegrija – alegrijas, alkunja – alkunjas.

Imenice oba roda koje završavaju konsonantom, tvore množinu dodatkom dvoglasa *is*. Na primjer: alhat – alhatis, arapador – arapadoras, bidahajim – bidahajimis, alavasjon – alavasjonis, amistad – amistadis, edad – edadis, bos – bosis.

3. *Sufksi:* Neke imenice muškog i ženskog roda mogu biti predmet umanjivanja (deminutivi) ili pak uvećavanja (augmentativi). Ovi oblici nastaju dodavanjem sufiksa, tj. posebne rječce na kraju imenice. Za deminutive upotrebljava se sufiks *kju* a za augmentative sufiks *on*.

a. *Deminutiv* (umanjivanje) ima značenje naziva iz milja ili ljubavi, na primjer: iža – ižikja, ermanu – ermanikju, mansevu – mansevikju, čikju – čikitikju. U nekim slučajevima deminutivi imaju i značenje stvarnog umanjivanja imenice, na primjer: pjedra – pjedrikja, pašaru – pašarikju, pastel – pastelikju.

b. *Augmentativ* (uvećanje) označava najčešće predimenzioniranje objekta, na primjer: kavesa – kaveson, butru – butron, tontu – tonton, buraču – buračon. Ponekad augmentativ stvara i potpuno nova značenja, na primjer: padre (otac) – padron (gazda), kaldera (posuda) – kalderon (kazan), kučara (kašika) – kučaron (šefaljka).

4. Padeška promjena (deklinacija) imenica

Deklinacija imenica vrši se uz pomoć prijedloga *di*, *a*, *kun*, pri čemu imenica ne mijenja oblik.

U upotrebi je bilo šest padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, i instrumental.

Na primjer: imenica *adunta* – sastanak

1. ko ili što	<i>adunta</i> – sastanak
2. čiji od koga ili čega	<i>dila adunta</i> – od sastanka
3. kome ili čemu	<i>ala adunta</i> – sastanku
4. koga ili šta	<i>adunta</i> – sastanak
5. gdje, o kome ili o čemu	<i>dila adunta</i> – o sastanku
6. s kim ili s čim	<i>kun adunta</i> – sa sastankom

1991.

(Odlomak)